



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KREITI YA 12

SEPEDI LELEMETLALELETŠO LA BOBEDI (SAL)

LEPHEPHE LA BOBEDI (P2)

DIBATSELA 2019

MEPUTSO: 80

NAKO: Diiri tše 2

Palomoka ya matlakala a dipotšišo ke 7.

DITAELO LE TSHEDIMOŠO

1. Lephephe le, le arotšwe ka DIKAROLO TŠE THARO, e lego YA A, YA B le YA C.

KAROLO YA A:	Ditaodišo	(40)
KAROLO YA B:	Ditšweletšwa tša tirišano tše telele	(20)
KAROLO YA C:	Ditšweletšwa tša tirišano tše kopana	(20)

2. Araba potšišo E TEE karolong YE NNGWE le YE NNGWE.
3. Araba ka Sepedi.
4. Thoma KAROLO YE NNGWE le YE NNGWE letlakaleng LE LEFSA.
5. Beakanya (ka tsela ya mmepe wa monagano, seswantšho, mantšu a bohlokwa le tše dingwe) o be o dire padišišobohlatse. Peakanyo ya gago e tšwelele PELE ga ditšweletšwa ka moka.
6. Peakanyo e bonagale gabotse. E laetše ka go thala mothalo wa go putla.
7. Nako yeo e šišinywago:
- | | |
|--------------|----------------|
| KAROLO YA A: | Metsotso ye 60 |
| KAROLO YA B: | Metsotso ye 30 |
| KAROLO YA C: | Metsotso ye 30 |
8. Dikarabo di nomorwe go swana le dipotšišo.
9. Efa karolo YE NNGWE le YE NNGWE hlogo ya maleba.
10. Ngwala ka bothakga le ka mongwalo wa go balega.

KAROLO YA A: DITAODIŠO**POTŠIŠO YA 1**

Kgetha E TEE ya dihlogo tše di latelago gomme o ngwale taodišo ya mantšu a magareng ga 200 le 250 ka yona.

Taodišo e rulaganywe ka lenaneo la go swana le la mmepe wa monagano goba lenaneo leo le ka go thušago go rulaganya. O tla fiwa meputso ya go rulaganya le palobohlatse. Peakanyo ya gago e tšwelele PELE ga taodišo.

- 1.1 Letšatši la dikgetho. [40]
- 1.2 Ke morutiši/gadi wa go ba le bokgoni. [40]
- 1.3 Tlhokomelo go batšofadi. [40]
- 1.4 Letšatši leo go kgaotšwego mohlagase ka lona. [40]
- 1.5 Ke tšhaba le go lebantšha mahlo le yena. [40]
- 1.6 Lebelela diswantšho tše di latelago gomme o kgethe SE TEE o ngwale taodišo ya go amana le sona.

1.6.1

[Mothopo: www.nextavenue.org]

[40]

1.6.2



[Mothopo: www.coinaphoto.com]

[40]

1.6.3



[Mothopo: www.dhgate.com]

[40]

PALOMOKA YA KAROLO YA A:

40

KAROLO YA B: DITŠWELETŠWA TŠA TIRIŠANO TŠE TELELE**POTŠIŠO YA 2**

Kgetha SE TEE sa ditšweletšwa tše telele tše di latelago gomme o ngwale mantšu a magareng ga 80 le 100 ka sona.

Setšweletšwa se rulaganywe ka lenaneo la go swana le la mmepe wa monagano goba lenaneo leo le ka go thušago go rulaganya. O tla fiwa meputso ya go rulaganya. Peakanyo ya gago e tšwelele PELE ga setšweletšwa.

2.1 LENGWALO LA SEGWERA

Malome wa gago o utsweditšwe sefatanaga a le kua mmolong wa gabo.

Mo ngwalele lengwalo gomme o mo kgothatse/homotše mabapi le tiragalo yeo e mo wetšego.

[20]**2.2 LENGWALO LA SEMMUŠO**

O fetilwe ke letšatši leo o bego o swanetše go tsenela potšišotherišano yeo o bego o ka abelwa pasari ya tšhelete ya dithuto Khamphaning ya *Coca Cola*.

Ngwalela molaodi wa khamphani o mo kgopele sebaka se sengwe sa go tsenela potšišotherišano yeo, o hlaloše seo se go paledišitšego.

[20]**2.3 POLELO**

O morutwana wa maemo a godimo sekolong sa Sedikothuto sa geno. O kgopetšwe ke molaodi wa Sedikothuto go hlohleletša barutwana ka wena go hlaloša bohlokwa bja go bala ka dihlophanahlophana



[Mothopo: www.wikipedia.org]

Ngwala polelo yeo o yago go efa letšatši leo.

[20]**2.4 PEGO**

Meyara wa toropo ya geno o be a tlile holong ya setšhaba sa geno go eletša batho ka ga tlhokomelo ya ditirelo tša mmušo motseng.

Ngwala pego ka ditiragalo tša letšatši leo Meyara a bego a e fa maele ka ga ditirelo go batho.

[20]**PALOMOKA YA KAROLO YA B:****20**

KAROLO YA C: DITŠWELETŠWA TŠA TIRIŠANO TŠE KOPANA**POTŠIŠO YA 3**

Kgetha SE TEE sa ditšweletšwa tše kopana tše di latelago gomme o ngwale mantšu a magareng ga 60 le 80 ka sona. Setšweletšwa se rulaganywe ka lenaneo la go swana le la mmepe wa monagano goba lenaneo leo le ka go thušago go rulaganya. O tla fiwa meputso ya go rulaganya. Peakanyo ya gago e tšwelele PELE ga setšweletšwa.

3.1 PUKUTŠATŠI

O be o ile maikhutšong a dikolo Toropokgolong ya Kapa matšatši a mararo. Ngwala pukutšatši o bontšhe ditiragalo tša matšatši ao a maikhutšo. Mohlala:

July 2019	
<p>10 Monday Drizzle. A good type of rain to soak into the soil. New seedlings look happier now. Good amount of ladybirds in amongst the dahlias so hopefully they will see off the aphids. Need to keep a close eye before they (aphids) get out of hand.</p>	<p>Thursday 13 Dahlias all bursting into bloom and will do until September. The more you cut the more they produce. Lilies almost in flower despite keen interest from lily beetles. Slugs and snails seem quiet - I know they are there somewhere though.</p>
<p>11 Tuesday Sunflowers look amazing, one really tall one but others flowering around 6ft high. Looks like Tuscany. Actually, it doesn't as I've only six plants. And it's rainy - but it's doing the plants a world of good.</p>	<p>Friday 14 Cut lawn but not looking its best. Planning a big autumn overhaul (the best time to sort out a lawn). Harvesting spuds (from blight affected plants) and cucumbers.</p>
<p>12 Wednesday Blight has struck my potatoes overnight. Curses. Warm, damp nights = disaster for one row of spuds. Only one row though. Cut off and disposed of (not compost heap) the stems and leaves. Need to harvest and use the tubers asap. Thought I'd got away with it this year.</p>	<p>Saturday 15 Watering as sun and hot temperatures forecast over the next few days. Greenhouse crops tied into new supports. Cucumbers going berserk. Tomatoes ripening nicely. Chillies not far from cropping.</p>
	<p>Sunday 16 A full day's weeding and cutting back = lots of gaps and a</p>

[Mothopo: www.littlegarden]**[20]****3.2 KARATA YA TALETŠO/MEMO**

Mogolo wa gago Mahlodi o a nyalwa kgwedding ye e tlogo ya Desemere/Manthole.


Thala karata ya go mema meloko ka moka go tla lenyalong leo.

[Mothopo: www.wikipedia.org]**[20]**

3.3 DITŠHUPETŠO

Mogwera wa gago o etetše Profentsheng ya Mpumalanga, bjalo o kganyoga go ya go rutha letangwaneng la MacMac.

Mo ngwalele ditšhupetšo go tloga Hoteleng ya Graskop mo a lego gona go fihla letangwaneng la Mac Mac.



[20]

PALOMOKA YA KAROLO YA C: 20
PALOMOKA YA TLHAHLOBO: 80